

Mmofra Twerε Kronkron
de reba

Yesu Anwanwadeε Ahodoε no



ᾠtwerεfoo: Edward Hughes

Deε oγγε mfonini ahodoo: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson

ᾠsamufoo: E. Frischbutter; Sarah S.

Nkyerεaseeni: Kwasi Adomako

Deε ototoo ho nneεma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.


Tumi krataa: Σε wonton nko ara deε a, wowo ho kwan σε
wotwe anaase wotintim saa ayεεem yi bi.




Yesu yε anwanwadeε ahodoɔ bebreε. Na anwanwadeε ahodoɔ no yε nsenkyerenne a εβεkyere se ampa Yesu yε Onyankopɔn ba. Anwanwadeε a εdi kan no sii wɔ ayefohyia bi ase. Ohaw bi sɔreeε. Na nsa no nɔɔso se εβεso obiara so.



Yesu maame, Maria kaa zhaw no kyereε No, enna zka
kyereε asomfo no se wonye deε Yesu bεse won
nyinaa.



Yesu kaa se, “momfa nsuo nhye ahina yinom mama.” Ebia wɔbisaa se, “Nsuo?” Aane, nsuo na na Yesu rehwehwɛ.



Enna Yesu ka kyerεε
asomfo no mu baako sε
ɔnsa bi mfiri ahina kεsεε
no baako mu mfa mma
deε ayefohyia no hyε ne
nsa no na ɔnka nhwε.
Na nsuo no adane
nsa! Nsa papa!





Asomfo no ho dwirii won.
Yesu adane nsuo nsa.
Onyankopon nko
ara na obetumi saa
anwanwadee yi.



Yesu yε anwanwadeε afoforɔ pii.
Anwummerε bi, Ɔne n'asuafoɔ no kɔɔ
Petro fie. Na Petro ase yare atiridii.



Yesu sɔɔ ɔbaa yarefoɔ no nsa. Kwansi na ne ho tɔɔ no. Ɔsɔree sɛ ɔrepɛ biribi abrɛ Yesu ne asuafoɔ no.




Ɛrekame ayε sε kuro mu no nyinaa bεtwa hyiaa
efie no pono ano saa anwummerε
no. Ayarefoɔ baεε -
anifrafoɔ, asosiefɔɔ,
mmum, abubuafoɔ.
Mpo nkurofoɔ a
ahohommone
te wɔn mu bɔɔ
kyenku baa
Yesu nkyεn.
Ɔtumi
boaa wɔn?



Yesu, Onyankopɔn ba no tumi boaa wɔn. Yesu boaeε. Wɔn a wɔbaa Ne nkyɛn nyinaa nyaa ayaresa. Wɔn a na wɔde nnua hyɛ wɔn mɔtoɔm nante no to twene nanteε, na wɔtuu mmirika sane hururuie.



Wɔn a na kwata
ama wɔn ho ayɛ
tan nso baɛɛ.



Wɔsɪi wɔn dɔdɔ
mu na wɔn ho fiiɛ
berɛ a Yesu saa
wɔn yarɛɛ no.



Mmarima ne mmaa a ahonhommone reteete wɔn
begyinaa Yesu anim. Ɔhyɛ ahonhommone
no sɛ ɔmfiri wɔn
so nko. Berɛ a
ahonhommone
no tieɛ no,
nkurɔfoɔ a na
wɔsuro na wɔn
ani nnye no
beyɛ dinn na
wɔn ani gyɛɛ.



Na mmerantes baanan bi bo mmɔden se wɔde won
yɔnko beko Yesu anim wɔ dɔm no akyi. Nanso na
wɔntumi mmen so. Deen na wɔbetumi aye?




Wɔsoaa aberanteɛ yarefoɔ no
kɔɔ dan no atifi no, ayɔnkɔfoɔ
anokwafoɔ baanan yi yiyii dan
no nkatasoɔ no baabi, na
wɔde no kɔɔ fam nkakra
nkakra. Afei deɛ
na wabɛn
Yesu.



Yesu hunuu se
mmerantes
baanan yi wo
gyidie. Osee de
oyare no se,
“Wode wo bone
akye wo. Ma wo
kete na nante.”
Aberantes no
sore gyinae wo
apomuden ne
ahoden mu.
Yesu asa no
yaree.




Anni kye bi, na Yesu ne
asuafoɔ no te kodoɔ bi mu.
Asorɔkye a eye hu boɔ wo
po no so. Na Yesu ada.
Asuafoɔ a suro ahye
won ma mo nyanee
no. Woteaa mu se,
“Awurade, gye yen.
Yereyera!”




Yesu hyεε mframa no sε, “Yε dinn.” Amonom hε ara,
εpo no yεε dinn. N’asuafoε no sεsee wεn ho wεn ho
sε, “Onipa bεn ni?” Mframa ne εpo mo tie No.

Wεgye diε sε Yesu yε Onyankopεn ba εfiri
sε, n’anwanwadeε a Oυyεε no
kyεεε N’animuonyam.

Na asuafoε no nnim,
nanso na wεβεhunu
Yesu sε oreyε



anwanwadeε bebree
berε a Wabεfra nnipa mu
resom Onyankopεn yi.




Yesu Anwanwadeε Ahodoε no
Ayεεεm a εfiri Onyankopεn aεεm,
Twerε Kronkron no mu,

Wε

Mateo 8-9, Marko 1-2, Mark 4,
Luka 4, Luka 8, John 2

"Wo nεεm ano ma hann."
Nnwom 119:130






Awieeε



40



60



Saa Twerε Kronkron mu ayεεεm yi kasa fa yεn Nyankopon
Nwanwafoa a oboo yεn na ope se yεhunu No no ho kyere yεn.

Onyankopon nim se yεaye nneεma bone pii, deε Ofre no bone no.
Bone ho asotweε ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti
Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wo asennua no
so gyee wo bone ho asotweε. εna Yesu sere beyee Oteasefoa bio
besene koa Osoro Aheman mu! Se wogyε Yesu di na wosre no se
Omfa wo bone nkyε wo a, Obeyε. Afei Obεba abεtena wo mu ama
wo ne No atena afeboo.

Se wogyε di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankopon:
Me Doofo Yesu, Megyε di se woyε Onyankopon, na wobeyεε onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kyε me, sεdeε εbeyε a menyε obra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afeboo. Boa me na
menyε setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twerε Kronkron no na wo ne Onyankopon nni
nkommo da biara! Yohane 3:16

